



SALĀT TIMETABLE RAMADHĀN 1446 (2025)

مجمع الدعوة الإسلامي
ISLĀMIC DA'WAH ACADEMY

SALĀTUL-JUMU'AH: TALK (ENGLISH) 12:30pm | KHUTBAH 1:00pm

RAMADHĀN PROGRAMMES: PLEASE SEE NOTICE BOARD OR VISIT WWW.IDAUK.ORG

RECEIVER FREQUENCY: 454.250 MHZ | ONLINE: LIVE.IDAUK.ORG

ARTICLES & LECTURES: WWW.AT-TAZKIYAH.COM **SADAQATUL-FITR DETAILS:** WWW.IDAUK.ORG

RAMADHĀN 1446			BEGINNING TIMES					JAMĀ'AT TIMES				
DAY	RAMADHĀN	DATE	SUB'H SĀDIQ SEHRI ENDS	SUNRISE	ZAWĀL ZUHR BEGINS	'ASR	'ISHĀ	FAJR	ZUHR	'ASR	MAGHRIB AZĀN IFTĀR	'ISHĀ
Sat		01 Mar	4:57	6:51	12:22	3:50	7:37	5:15	1:00	4:30	5:47	8:00
Sun	1	02 Mar	4:55	6:48	12:21	3:52	7:38	5:15	1:00	4:30	5:48	8:00
Mon	2	03 Mar	4:52	6:46	12:21	3:53	7:39	5:10	1:00	4:30	5:50	8:00
Tue	3	04 Mar	4:50	6:44	12:21	3:55	7:40	5:10	1:00	4:30	5:52	8:00
Wed	4	05 Mar	4:48	6:41	12:21	3:56	7:41	5:10	1:00	4:30	5:54	8:00
Thu	5	06 Mar	4:45	6:39	12:20	3:58	7:42	5:10	1:00	4:30	5:56	8:00
Fri	6	07 Mar	4:43	6:37	12:20	4:00	7:43	5:00	1:00	4:40	5:58	8:10
Sat	7	08 Mar	4:41	6:35	12:20	4:01	7:44	5:00	1:00	4:40	5:59	8:10
Sun	8	09 Mar	4:38	6:32	12:20	4:03	7:45	5:00	1:00	4:40	6:01	8:10
Mon	9	10 Mar	4:36	6:30	12:20	4:04	7:46	4:55	1:00	4:40	6:03	8:10
Tue	10	11 Mar	4:33	6:28	12:19	4:06	7:47	4:55	1:00	4:40	6:05	8:10
Wed	11	12 Mar	4:31	6:25	12:19	4:07	7:48	4:55	1:00	4:40	6:07	8:10
Thu	12	13 Mar	4:28	6:23	12:19	4:09	7:49	4:55	1:00	4:40	6:08	8:10
Fri	13	14 Mar	4:26	6:21	12:18	4:10	7:50	4:45	1:00	4:50	6:10	8:20
Sat	14	15 Mar	4:23	6:18	12:18	4:12	7:51	4:45	1:00	4:50	6:12	8:20
Sun	15	16 Mar	4:20	6:16	12:18	4:13	7:52	4:45	1:00	4:50	6:14	8:20
Mon	16	17 Mar	4:18	6:14	12:18	4:14	7:53	4:35	1:00	4:50	6:16	8:20
Tue	17	18 Mar	4:15	6:11	12:17	4:16	7:54	4:35	1:00	4:50	6:17	8:20
Wed	18	19 Mar	4:13	6:09	12:17	4:17	7:55	4:35	1:00	4:50	6:19	8:20
Thu	19	20 Mar	4:10	6:07	12:17	4:19	7:56	4:35	1:00	4:50	6:21	8:20
Fri	20	21 Mar	4:07	6:04	12:16	4:20	7:57	4:25	1:00	5:00	6:23	8:30
Sat	21	22 Mar	4:04	6:02	12:16	4:22	7:58	4:25	1:00	5:00	6:24	8:30
Sun	22	23 Mar	4:02	5:59	12:16	4:23	8:00	4:25	1:00	5:00	6:26	8:30
Mon	23	24 Mar	3:59	5:57	12:15	4:24	8:02	4:20	1:00	5:00	6:28	8:30
Tue	24	25 Mar	3:56	5:55	12:15	4:26	8:04	4:20	1:00	5:00	6:30	8:30
Wed	25	26 Mar	3:53	5:52	12:15	4:27	8:06	4:20	1:00	5:00	6:32	8:30
Thu	26	27 Mar	3:50	5:50	12:15	4:28	8:08	4:20	1:00	5:00	6:33	8:30
Fri	27	28 Mar	3:48	5:48	12:14	4:30	8:10	4:20	1:00	5:00	6:35	8:30
Sat	28	29 Mar	3:45	5:45	12:14	4:31	8:12	4:20	1:00	5:00	6:37	8:30
Sun	29	30 Mar	4:42	6:43	1:14	5:32	9:14	5:00	1:30	6:00	7:39	9:30
Mon	30	31 Mar	4:39	6:41	1:13	5:34	9:17	5:00	1:30	6:00	7:40	9:30

• IT IS ADVISABLE TO STOP EATING AND DRINKING AT LEAST 5 MINUTES BEFORE SUB'H SĀDIQ •

• SALĀT SHOULD NOT BE PERFORMED DURING THE 10 MINUTES BEFORE ZAWĀL •

PLEASE NOTE: SALĀT AND PROGRAMME TIMES SUBJECT TO CHANGE.

Please donate generously and become part of the ongoing activities of the IDA